

MINISTÈRE  
DE L'EDUCATION NATIONAL

D.N.A.F.L.A.

B.P. 62 — Tel 22-41-62

BAMAKO

CEM

Bamanankan

Sariyasun

San Naaninan

Imprimerie D.N.A.F.L.A / 1962

## LADILIKAN W

Nin kansariyasun in dabòra min kama, o ye de, kalandenw ka bamanankan mabèn dòn, u ka se ka miiri kan yèrè mabèncogo kan, ani u ka se k'a sèbèn sèbèncogo nyuman na. Gafe yèrè bée, fèn durusita t'a la. Hakill-jagabòbaaraw dama de b'a la, n'o bè kè ni degeliw ye, n'an b'a fò olu ma labiliw ni yèlèmaliw, ani kumanyò-gonya, n'o ye nyininkaliw n'u jaabiw ye.

### I. Kalansen kècogo

Kalansen bè daminè ni masabolo ye, wala kumasen wala ja.

Karamògò bè kalandenw nyininka-nyininka o de kan fo ka taa a se, u ka se ka kalansen kun faamuya u yèrè ma. Karamògò bè sòrò k'o faamuyali sèmèntiya n'a yèrè ta fòcogo ye, ani sèbènnisariya minnu ka kan ka bò a kònò. O kétò, karamògò ka kan ka kuma sèbènni ni kuma dalafòli bò nyògòn na. N'a ko : "a' ye n'i lamèn", o kòrò ye kò dalafòli don. "a' y'a lajè", o ye sèbènni ye.

N'o banna, karamògò bè degeliw daminè.

Labili :

Labili ju ye kumasen kelen ye ; danyè min siya ye kalansen kun ye, karamògò b'a nyini kalandenw k'o falen, k'o nyògònna wèrè bila kumasen kelen in kònò. O tuma o danyè minnu ye siya kelen ye, olu bè nyògòn labi-labi. Gafe in kònò an ye misali damaw de di. Karamògò yèrè ka baara bè kè ka kumasenw nyini, minnu bè bèn a ka kalanso ma, walasa ka labilidegelli dafa ka nyè.

### Yèlèmali :

Yèlèmalidegeli ni labilidegeli ka surun nka yèlèmali la, kumasen tè to a nò na, kalandenw b'a yèlèma ka kè kumasen suguya wèrè de ye. O tuma karamògò bè kumasenw fò, minnu bée mabèncogo ye kelen ye, kalandenw b'a bée yèlèma cogoya kelen na, i n'a fò : karamògò bè kumasenw fò sònsira la, kalandenw b'u bila bansira la.

Misali : kar. : - an bè taa.  
kal. : - an tè taa.

Kalansen laban ye baara kètaw ye.

### 2. Sar i ya sun danyèya

An ye danyè kura dòw labèn ka bèn bamanankan sariyasun ma. An bèna olu di aw ma, an'u kòròw. Dòw b'u la, olu tè fò kalandenw ye nka a ka kan karamògò ka u dòn. Minnu bè fò kalandenw ye, an b'olu pereperelatigè aw ye. Karamògò tè mìn kòrò dòn, a b'o nyinì kankodòn-nyia danyèsèbèn kònò.

KULU : O ye danyèw ye, minnu bè danyèmasa dò jìidi (KULUKUNTI). N'i ye kumasen ta, i bè se ka danyè bée cè fo kelen mìn, n'o cèra a kumsenya bè ban, o de ye kulukuntigi ye.

Misali : Madu denkè fòlò/ bèna don kalan na.  
" Madu denkè fòlò" : o ye kulu ye.  
" bèna don kalan na" : o ye kulu ye.  
" denkè" ni "don" : olu ye kulukuntigi ye.

KULU FOLO : N'i ye kumasen o kumasen ta, i b'a sòrò kun de bè kumd yèrè la, mògò dò, wala daba dò, wala fèn dò de bè kofò, ka kunnafoniw di o kan. O ye KUMASENKUN ye. Kalansen kònò, an b'a fò o de ma ko kulu fòlò.

Misali : "Madu denkè fòlò" : kulu fòlò.

KULU FILANAN : KUNNAFONI mìn bè di kumasenkun kan, n'o bè se ka kè wale n'a dèmèlan ye an'a dafaw, wala ràla rànkufulan ni "ka" mìn b'a nyè, wala fèn wèrèw. O de bè wele kalandenw nyè na kulu filanan.


Misali : "bèna don kalan na" : kulu filanan.

TOGOKULU : Kulu mìn danyèmasa, (a KULUKUNTI), o ye fògò ye, wala nònabilà, o de ye fògòkulu ye. A ka ca a la, ale de ye kulu fòlò ye! Nka a bè se ka kè kulu filanan fana dafa ye.

WALEKULU : Kulu mìn kulukuntigi ye wale ye, wala kunnafonilan, o de ye walekulu ye. A ka ca a la, ale de ye kulu filanan ye.

KOBILA KULU : Ale bè kulu filanan de la. A dilalen bè ni fògòkulu ye, ka kòbila da o kan, a kunnafoni lan ye "bè" ye ka cayà (misali : muso bè sugu la). nka a bè se ka kè kulu filanan kò fè fana, k'a kè i n'a fò kulu sabanan. Nka an t'o kalan sisàn.

SEMENTIYALANW : Danyè wala danyèkulu min bë wale wala mankutulan wala kumasen yèrè sèmèntiya, o de ye sèmèntiyalan ye. Sèmèntiyalanw yèrè-yèrè bèn yen, nyèci wèrè si tè minnu na ni sèmèntiyali tè. Nka sèmèntiyalan wèrèw bë yen, minnu ye tògòw ye, wala kòbilakuluw wala danyè suguya wèrèw, minnu tè sèmèntiyalan yèrèwolow ye, nka u bë sèmèntiyalar mako nyè. U tigina filè nin ye :



WALEKUMASEN : ni kulu fòlò tè kumasen min na (i n'a fò DIYAGOYALIKUMASEN), a bë fò o ma ko walekumases.

Misali : bò.


TOGOKUMASEN : ni kulu filanan tè kumasen min na (i n'a fò weleliw), a bë fò o ma ko togokumases.

Misali : Madu.

A ka kan karamògò ka nin danyè fila dòn nka nyinan kalan ma se u ma.

KUNNAFONILAN : kulu filanan wala kunnafoní, danyè min b'o dàminè na, o danyè de ye kunnafonilan ye. Fèn dadònnenw don. U dòw filè nin ye : bë, tè, ka, ma, don, ye. Nka ora bë nòrò wale la kulu filanan kònò.

MANKUTULAN : mankutulanw ka ca. Tògò caman bë yen, i bë se k'o kè ka tògò wèrè mankutu, nka danyè dòw bë yen, olu ye mankutulanw yèrè-yèrè ye. Wa n'i y'u bila kulu filanan na, u kunnafonilan ye "ka" ye. Olu ye kamankutulanw ye!



FARANFASILANW ni HAKELANW : olu ye danyè suguyaw ye, minnu ye dadonnenw ye, u bë sòrò tògòkulu la.  
Farafasilanw : mògò dò, mògò wèrè, mògò yèrè,  
Hakèlanw : mògò kelen, mògò kèmè, mògò damadò,  
malo dòonin.

TOGO JIIDIW : tògòkulu kònò, n'a bòra kulukuntigi la, a tò bée ye jiidiw ye.

Misali : Madu denkè fòlò/ bëna don kalan na nin kumasen in kònò, tògò ye "denkè" ye, "Madu" y'a jiidi dò ye, "fòlò y'a jiidi dò ye.

faranfasilanw ni mankutulanw deye tògò jiidiw ye.

KUMAFONONA , KUMANFENONA, KUMAKANNONA : Nònabilaw la, minw ye kumafòla ye (n/ne anि an/ anw), olu ye kumafònaw ye. Kuma bë kè minnu fè(i/e ni a'/aw), olu ye kumanfènònaw ye. Kuma bë fò minnu kan (a,ale ni u,olu), olu ye kumakan-nònaw ye.

NONABILA SINSINNENW ni NONABILA GANSANW :

Folòw filè : n, i, a, an, a', u.

Filanaw filè : ne, e, ale, anw, aw, olu.

KELENYA ni CAYA : taamasiyèn tè kelenya la, caya taamasiyèn ye, w ye.

FOKUMASEN, NYININKALIKUMASEN, KABALIKUMASEN, DIYAGOYALIKUMASEN : olu ye kumasen suguyaw ye.

Misali : fòkumasesen : Madu ye wara faga.  
nyininkalikumasen : Madu ye wara faga wa ?  
kabalikumasen : Madu ye wara faga koyi.  
diyagoyalikumasen : marifa ci wara la.

NYININKALIDANYEW : wa, min, tari, yala, jumèn..

NYININKALITOMI : ?

KABALITOMI : !

SONSIRA ni BANSIRA bë kumasen suguya bée la.

Misali: a bë na / a tè na.  
a taara / a ma taar.  
na / kana na.

KAFO LI taamasiyèn dò ye ni (ani) ye, a bë danyè minw kafo, olu ye DANYE KAFOLENW ye.

JIRALAN : danyè min bë jirali kè (nin cè in , o cè).  
jiralan ye pereperelatigèlan ye

TIGIYALAN bë TIGIYA jira (Baba ka fal)

PEREPERELATIGELAN bë tògò pereperelatigè . A bë se ka kè jiralan ye, walima kanhakè dò, min bë tògò kannyè laban kan : sogo'don.

HAKELAN bë se ka HAKE dadonnen jira, wala dadònbal.

Misaliw : hakè dadonnen : fila, kèmè.  
hakè dadònbal : damadò, firlinin

8  
SEBENNI SARIYAW

kòlòsi : Nín tè kalansen ye. Ladilikanw don, karamògòw ka kan ka u hakili to minnu la sanga ni waati bée, walasa u ka se ka kalandenw ka bamanankàn cogo basigi dòonin dòonin.

Ladili ninnu bë mankan dafataw de kun kan.

1. a) ni danyè kelen daminè la i b'a mèn nk walima ng mögòw kumatòla, o danyè bë sèbèn tuma bée ni nk ye.

Misali :

- b) nt walima nd
- c) np " nb
- d) ns " nz

o siratigè la an bë se k'a mèn ngèlèn, nka an b'a sèbèn nkèlèn.

ndori ni nton fana bë ten.  
nzira ni nsira b'o cogo la.  
ngòni ni nkòni fana bë ten.

2. Ni danyè bë se ka daminè ni t. walima k - ye fòcogo la, a bë sèbèn ni t - de ye.

Misali : a bë sèbèn tulo , e tè sèbèn'kulò tile - " - kile tuma - " - kuma.

3. Ni danyè bë se ka daminè ni s walima sh ye fòcogo la, a bë sèbèn ni s - de ye.

Misali : a bë sèbèn si , a tè sèbèn shi  
basi - " - bashi  
su - " - shu

nka danyè minnu sèbènnè bë ni sh ye danyègafe kònò. sèbèncogo wèrè tè olu la, hali ni fòcogo wèrè b'u la .

4. Ni g walima ng bë sòrò danyè gansan cèmancè la fòcogo la, sèbènni la ng dòròn de bë sèbèn.

Misali : a bë sèbèn fanga , a tè sèbèn fanga  
- " - dingè - " - dingè.

4. Ni g walima - k bë sòrò danyè gansan cèmancè la fòcogo la, sèbènni la g de bë sèbèn

Misali : a bë sèbèn tigi , a tè sèbèn tiki  
- " - sago - " - saka.

Kalandenw ka baara kète :

Aw ye danyè ninnu lajè g walima k bë minnu cèmancè la. a y'aw jijà k'u fòcogo ni u sèbèncogo jìra :

tòkò, tògò, kòkò, kògò, koko, kogo, fuka, fuga -

5. Ni danyè bë se ka daminè ni g walima gw ye fòcogo la, sèbènni la a bë daminè ni g de ye.

Misali : a bë sèbèn girin , a tè sèbèn gwirin  
- " - gèlèn - " - gwèlèn  
- " - ga - " - gwa

kòlòsi : ni karamògò tè danyè mìn sèbèncogo dòn, a k'a lajè danyègafe bòlenkura kònò.

## I. TÒ GÒ

Karamògò bè kumasen ninnu sèbèn walanba kan :

- Kalanden nyuman si tè kènè ma.
- N ka dugu donso bée la tègèduman ye sama faga.
- Amadu muso Fanta ka nyi.
- An ka dugu n'a lamini denmisènw ye dabanjana ye.

Karamògò bè kumasenw kalan kelen-kelen.

Kalanden damadò bè kumasenw kalan kelen-kelen.

kar. : a' ye kulu fila danfara kumasenw na .

kulu fòlò	:	kulu filanan
	:	

kar. : - a' ye kulu filaw lajè kelen-kelen. Danyè minw bè se ka jòsi, a' ye olu jòsi ka bò u la.

Kòlòsili : kulu fòlòw tò bè to.

- kalanden
- donso
- Fanta
- denmisènw

kar. : - danyè minw tolen filè, olu de ye kulukuntigiw ye, bari u tè se ka jòsi.

kar. : - sisàn, komìn bi kalan bè kulu fòlòw de kan, an bè se ka kulu filananw jòsi.

kulu fòlò :

:

:

kar. : - fènw bè wele min na, o de ye tògò ye

kalanden )		
donso )		ye tògò ye
Fanta )		
denmisènw )		

kar. : - a' ye tògò dòw fò.

Kalandenw bè tògò caman fò, karamògò b'u sèbèn kèrè fè, walanba kan.

Kar. : - an ka tògò ninnu lajè : kalanden, donsò, Fanta, denmisèn.

Kalandenw bè se k'a fò :

- Fanta bè daminè ni siginiden kunba ye.
- tògò bée ye danyè kèlen ye sèbènni na.
- "w" kèlen bè ka denmisen laban.

Kòlòsili : Ni kalandenw ma fèn fò, karamògò bè se ka nyininkali kè k'u bila sira kan. O kò fè :

kar. : - a' ye kumasen fila in lamèn :

1. Kalanden tè kènè ma
2. Kalanden tè kènè ma

Kòlòsi : Karamògò ka kan ka "kalanden" kalan ni pereperelatigèl ikanhakè ye kumasen (1) kònò. Mògòtògò bè se ka bila "kalanden" nò na o kumasen kònò. Kumasesen (2) "kalanden" pereperelati-gèlen tè. Mògòtògò tè se ka bila a nò na.

kar. : - kumasen fila nin fòcogo ye kelen ye wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - u kòrò ye kelen ye wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - a' ye u kòrò danfara.

Kòlòsili : Ni kalandenw ma se, karamògò b'a fò u ye :  
kumasen (1) fògò pereperelatigèlen don, filanen ta pereperelatigèlen tè.

Karamògò bè misali wèrew di : (1) pereperelatigèlen  
don. (2) pereperelatigèlen tè :

(1) muso tè.	(2) muso tè.
den tè.	den tè.
wari ma ye.	wari ma ye.
ko kèra.	ko kèra.
.....	.....

Karamògò bè kumasen fila in sèbèn :

1. Kalanden tè kènè ma.
2. Kalanden tè kènè ma.

kar. : - a' ye kumasenw lajè. Fèn b'u bò nyògòn na sèbèn-ni na wa ?

kal. : - ayi. Fosi t'u bò nyògòn na.

kar. : - tinyè don. Fòcogo la, u danfaralen don, nka sèbèn-cogo la, u bée ye kelen ye.

kar. : - sisan, a' ye tògò fila in lamèn :

1. donso.

2. Fanta.

Fanta ye tògò sugu jumèn ye ?

kal. : - mògòtògò don.

kar. : - Fanta ye tògòjè de ye.

Misali : 1 Jamana in tògò ye di ?

- A tògò ye Mali.

2. I terikè tògò ye di ?

- A tògò ye Isa.

3. Ba nin tògò ye di ?

: - A tògò ye Joliba.

kar. : - a' ye tògòjè dòw fò.

kal. : - bè dòw fò.

kar. : - donso ye tògò sugu jumèn ye ? tògòjè don wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - tògò sugu jumèn don ?

kal. : - forobatògò don.

Kòlòsi : Ni kalandenw ma jaabi in sòrò, karamògò b'a di u ma.

kar. : - a' ye forobatògò dòw fò.

kar. : - forobatògò ni tògòjè fila sèbènnèn filè :  
donso / Fanta

A' bè mun kòlòsi ?

kal. : - forobatògò bè daminè ni siginiden fitinin ye.

Tògòjè bè daminè ni siginiden kunba ye.

kar. : - sisan a' ye tògò fila in lamèn, k'u sèbènnèn lajè :

1. denmisèn .

2. denmisènw

Danfara jumèn b'u cè fòcogo la ?

kal. : - "denmisènw" bè laban ni "w" ye.

kar. : - sèbèncogo la dun ?

kal. : - denmisèn kelen bè laban ni "w" ye fana.

kar. : - o "w" nin bè min jira ?

kal. : - a bè caya jira.

kar. : - o tuma, ni "w" bè tògò laban na, a bè caya de jira.

kar. : - sisan a' ye tògòjèw ni forobatògòw woloma a' ka tògò fòlenw na, minw sèbènnèn filè walanda kan.

kar. : - tògò fila bè se ka kafo ni ni ye walima ni walima (wali) ye. Ni tògò caman bè kafo, laban fila bè kafo ni ani ye.

kar. : (- bè misali caman di kalandenw ma kafaji kan)

### D e g e l i     f o t a w

I. Pereperelatigèlen / pereperelatigèbalì

a. Karamògò bè kumasen dò fò, min kulu fòlò ye tògò pereperelatigèlen ye, kalanden fòlò b'o kumasen kelen fò, k'a kulu fòlò kè tògò pereperelatigèbalì ye, ka foyi fara a kan. Kalanden filanan b'a kulu fòlò kè tògò pereperelatigèbalì-gana ye.

Misali : kar. - Kalanden tè kènè ma .

kal. 1: - Kalanden foyi tè kènè ma .

kal. 2: - kalanden tè kènè ma .

Kôlôsili : Karamògò b'i janto pereperelatigèlen ni pereperelatigèbalì fòtò kanhakè la. Ni kalandenw m'a fò ka nyè a b'a latilen.

b. Karamògò bè a degeli kelen in ta k'a yèlèma a kun jugu kan :

Misali : kar. : - Kalanden tè kènè ma(pereperelatigèbalì).

kar. : - Kalanden foyi tè kènè ma.

kal. : - Kalanden tè kènè ma(pereperelatigèlen).

c. Karamògò bè so fila dila : pereperelatigèlenw ka so ni pereperelatigèbalìw ka so, walanba kan, kalandenw b'a kè u ka walan kan :

pereperelatigèlen	: pereperelatigèbalì
:	
:	

A bè kumasen dòw-fò, ni min kulu fòlò tògò pereperelatigèlen don, a b'a nyini kalandenw ka taamasiyèn bila o so kònò u ka walan kan, k'a kòròta.

2. Kelenya / caya

a. Karamògò bè kumasen dò fò, min kulu fòlò bè kelenya la, kalandenw b'a bila caya la.

Misali : kar. : - donso ye sama faga.

kal. : - donsow ye sama faga.

b. O degeli kelen bè se ka kè a kun jugu kan.

Misali : kar. : - donsow ye sama faga.  
kal. : - donso ye sama faga.

c. Karamògò bè tògò caman ta kulu fòlò la ka kumasen kelen dila. Kalandenw b'u yèlèma ka kè tògò kelen ye caya la.

Misali : kar. : - Madu nî Fanta nî Ali ye kalanden ye, u ye sèbènni kè.  
kal. : - kalandenw ye sèbènni kè.

### 3. tògòjè / forobatògò

a. Karamògò bè mògò dòw jira, a b'a nyini kalandenw fè u k'u tògòjè fò. an'u forobatògò.

Misali : kar. : - (bè Amadu jira) - nin togojè ?  
kal. 1: - Amadu.  
kar. : - a foroba tògò ?  
kal. 2: - kalanden.

b. Karamògò bè kumasen dò fò, min kulu fòlò tògò ye tògòjè ye, kalandenw b'a yèlèma ka kè forobatògò ye.

Misali : kar. : - Madu ye jate sòrò.  
kal. : - kalanden ye jate sòrò.  
(Tògòjè dòw filè : Mali, Segu, Sunjata, Daa )

### B a a r a k è t a

I. An bè tògò damadòw bila tògò fòlòw nò la nin kumasen ninnu kònò :

Misaliw :

a. misi don      b. koli dabòra      c. jita tuma sera  
ba don                  furall "                nyötigè " "

a. misi don	sama ka bon	kògò ka di
.... "	.... " "	.... " "
.... "	.... " "	.... " "
.... "	.... " "	.... " "
.... "	.... " "	.... " "
.... "	.... " "	.... " "

b. koli dabòra	sanni kèra
.... "	.... "
.... "	.... "
.... "	.... "
.... "	.... "
.... "	.... "

c. jita tuma sera	
.... "	
.... "	
.... "	
.... "	
.... "	

2. a. Aw ka tògòw ni tògòkuluw bò kelenya sira kan k'u bila caya sira kan.

Misali : misi bè wèrè kònò--- misiw bè wèrè kònò.  
misi belebele taara kungo kònò---misi belebele taara kungo kònò.

- misigènna ye misi biri.

- bin kura falenna.
- banikònò nana.
- sènèkèla gana ye foroba bò.
- cikèla ye danni daminè.
- sènèfèn nyèna kosèbè.

b. Aw bè caya taamasiyèn kè danyèuw ni danyèkuluw la :

- muso taara.
- muso caman tun bè yen.
- muso dò tun bè yen
- cè si tun tè yen.
- cè finman belebele dò fèmèna.
- denmisèn tun bè tulon kè.

3. Nin tògò ninnu dilalen bè cogo min, aw bè tògò wèrèw dila ten :

nègèso      jelimuso      misidaba

## 2. NÒNABILA

Karamògò bè kumasen ninnu sèbèn walanba kan :

- Kalanden ye kitabu ta. Kalanden ye kalan kè.
- Fanta ma konnègè ye. Fanta ma da sògò.
- Amadu na shè minè. Amadu na shè faga.
- Denmisènw ka ca yan. Denmisènw bè tulon kè nyògòn fè.

kar. : - an ka kumasen ninnu lajè fila-fila. A' bè mun kòlòs i ?

kal. : - danyè kelen bè sòrò kumasen fila kònò.

kar. : - a' ye o danyèw jira.

kal. : - a. kalanden

b. Fanta

c. Amadu, shè

d. denmisènw

kar. : - n'an ye a. kumasenw ta, danyè jumèn bè se ka bila kalanden nò na, k'a sòrò kumasen kòrò ma yèlèma ?

kal. : - "a" bè se ka bila a nò na.

kar. : - kumasenw kalan.

kal. : - Kalanden ye kitabu ta. A ye kalan kè.

kar. : - jòn bè o yèlèmali nyògòn kè b. kumasenw na ?

kal. : - Fanta ma konnègè ye. A ma da sògò.

kar. : - dò ka c. kumasenw ta kè.

kal. : - Amadu na shè minè. A na a faga.

kar. : - dò ka yèlèmali kè d. kumasenw kònò.

kal. : - Denmisènw ka ca yan. u bè tulon kè nyògòn fè.

Karamògò bè ci kè "a" ninnu ni "u" ju kòrò.

kar. : - a. ní b. ní c. kumasenw na, an ye "a" sèbèn, nka d. la, an ye "u" sèbèn. Mun na ?

kal. : - caya bè "denmisènw" na.

kar. : - "a" bè bila mògò jumèn nò na ? Min bè ka kuma wa, kuma bè kèla min fè wa, tari kuma bè kèla mògò min kan ?

kal. : - kuma bè kèla mògò min kan, "a" bè o de nò na.

kar. : - "u" dun ?

kar. : - o fana bè o cogo la.

kar. : - o tuma "a" ni "u", a bè fà olu ma ko kumakan-nònaw. Kuma bè kèla mògò minw kan, u bè bila olu de nò na. "a" ye kelenya kumakannòna ye, "u" ye caya kumakannòna ye.

kar. : - sisàn, an k'a lajè Kalanden bè min kè, walima Fanta bè min kè, walima Amadu bè min kè, ne yèrè bè se k'o kè. N b'o fò cogo di ? N b'a fò :

- N ye kitabu ta. N ye kalan kè.
- N ma konnègè ye. N ma'da sògò.
- N na shè minè. N n'a faga.

Karamògò bè kumasen ninnu sèbèn, ka ci kè N ju kòrò.

kar. : - a bè fò "n" ma ko kumafònòna, bari mògò min bè kuma fò, a bè o tigi de jira.

kar. : - sisàn, ninnu (kalanden, Fanta, Amadu) bè min kè, aw ni ne bè se k'o kè. O bè fò cogo di ?

- kal. : - a. An ye kitabu ta. An ye kalan kè.  
 b. An ma konnègè ye. An ma da sògò.  
 c. An na shè minè. An n'a faga.

Karamògò bë kumasenw sèbèn, ka ci kè an ju kòrò.

- kar. : - "an" fana ye kumafònòna de ye. Caya kumafònòna don.

- kar. : - sisàn, kalanden ni Fanta ni Amadu bë min kè,  
 Isa bë se k'o kè. Jènèba, e b'o fò Isa ye cogo di ?

- kal. : - a. I ye kitabu ta. I ye kalan kè.  
 b. I ma konnègè ye. I ma da sògò.  
 c. I na shè minè. I n'a faga.

Karamògò bë kumasenw sèbèn, ka ci i ju kòrò.

- kar. : - ni mògò bë kuma, i b'a fò jòn ma "i" ?

- kal. : - i bë kumana mògò min fè, i b'a fò o de ma "i"

- kar. : - o tuma "i" ye kumanfènònà de ye. Kuma bë ka kè mògò min fè, a bë o tigi de jira.

- kar. : - sisàn, Sidiki ni Awa bë se ka ninnu ka walew kè. Korotumu, e b'o fò Sidiki ni Awa ye cogo di ?

- kal. : - a. A' bë kitabu ta. A' bë kalan kè.  
 b. A' ma konnègè ye. A' ma da sògò.  
 c. A' na shè minè. A'n'a faga.

Karamògò bë ci kè a' ju kòrò.

- kar. : - "a'" bë jòn jira ?

- kal. : - kuma bë kèla mògò minw fè, "a'" bë olu de jira.

kar. : - kuma bë kèla mògò kelen de fè wa, mògò caman ?

kal. : - kuma bë kèla mògò caman de fè.

kar. : - o tuma "a'" ye caya kumanfènònà de ye.

Karamògò bë kalanden dò ka fèn ta, ka nyininkali kè kalanden na :

kar. : - nín ye jòn ta ye ?

kal. : - ne ta don.

Karamògò bë "ne ta don" sèbèn walima kan, walima "ne ka kitabu don".

kar. : - karisa, karisa nyininka n'a ta ye fèn nín ye.

kal. : - karisa, e ta ye fèn nín ye wa ?

Karamògò bë "e ta ye fèn nín ye wa ?" sèbèn kumasen fòlò ju kòrò.

Karamògò bë kalanden dò ka kitabu ta, k'a fò :

kar. : - nín ye jòn ka kitabu ye ?

kal. : - karisa ta don.

kar. : - karisa ta don ?

kal. : - òwò, ale ta don.

Karamògò bë "ale ta don" walima "ale ka kitabu don" sèbèn.

kar. : - an bë jòn ka kalanso kònò ?

kal. : - an bë anw ka kalanso kònò.

kar. : - jòn ka kalanso don ?

kal. : - anw ka kalanso don.

Karamògò b'a sèbèn : "anw ka kalanso don".

kar. : - Isa, i ka kitabu jira Sidiki ni Awa la, i k'u nyinika u ta bè min ?

kal. : - ne ka kitabu filè, aw ka kitabu bè min ?

Karamògò bè "aw ka kitabu bè min ?" sèbèn.

kar. : - Isa, e ka kitabu b'i bolo. Sidiki ni Awa dun ?

kal. : - olu ka kitabu b'u bolo.

Karamògò bè o kumasen sèbèn.

Karamògò bè ci kè ne, e, ale, anw, aw, olu ju kòrò kumasen ninnu kònò.

kar. : - an ye nònabila minw kalan ka ban, jòn bè olu fò ?

kal. : - n, i, a, an, a', u.

kar. : - kumasen minw sèbènnen filè, a' ye olu nònabilaw kalan.

kal. : - ne, e, ale, anw, aw, olu.

Karamògò bè walomba jòsi, ka nònabila bée sèbèn nin cogo in na, walasa kalandenw k'u lasaa.

n	ne
i	e
a	ale
an	anw
a'	aw
u	olu

kar. : - ni mògò bè kuma, n'i t'a fè ka sinsi wale kèbaga kan, i bè nònabila ta numanfètaw la. Olu ye nònabila gansanw ye.

N'i b'a fè ka sinsi wale kèbaga kan, i bè nònabila ta kininfètaw la. Olu ye nònabila sinsinenw ye.

Kòlòsi : Karamògò b'a jira kalanden na k'a fò kelenya kumakannòna ni caya kumanfènòna sèbèncogo ye kelen ye, nka u fôcogo tè kelen ye. Fòlò kanha-kè bè dugu ma, filanañ ta bè san fè.

### D e g e l i     f ò t a w

1. Karamògò bè kalanden kelen wele ka na nyè fè. A bè a yèrè jira k'a fò : - ne ye karamògò ye. A bè nyèfèkalanden in jira k'a fò : - e ye kalanden ye. A bè mògò wèrè jira k'a fò : - ale ye kalanden ye.

A bè a yèrè ni mògò wèrèw jira k'a fò : - anw ye mògòw ye. A bè nyèfèkalanden n'a tòw jira k'a fò : - aw ye kalandenw ye. A bè nyèfèkalanden mabò tòw la k'a fò : - olu ye kalandenw ye.

A b'a fò nyèfèkalanden ye o k'a nyògònna kè. Ale bè mògòw jira-jira (ale b'i janto kalanden kana filli).

A bè kalanden wèrèw wele ka na nyè fè k'o nyògònna kè.

2. a. Karamògò bè kumasen fòlen ninnu ta k'u kumasen-kunw kè nònabila sinsinenw ye, kalandenw b'u yèlèma ka kè nònabila gansanw ye.

Misali : kar. : - ne ye kalanden ye.  
                  kal. : - n ye kalanden ye.

kar. : - e ye kalanden ye.

kal. : - i ye kalanden ye.

- b. Karamògò bè kumasenw kumasenkun kè nònabilà gansanw ye, kalandenw b'u kè sìnsinenw ye.

Misali : kar. : - n ye kalanden ye.

kal. : - ne ye kalanden ye.

kar. : - i ye kalanden ye.

kal. : - e ye kalanden ye.

- c. Degeli fila ninnu, kalandenw yèrè dama b'a kè u ni nyògòn cè.

3. Karamògò bè kelenya nònabilaw fò kumasen kènò, kalandenw b'a sòsò ka sòrò k'u kè caya ye.

Misali : 1. kar. : - n kelen bè taa so.

kal. : - i kelen tè taa so, an bée de bée taa so.

2. kar. : - a kelen de ye kalanden nyuman ye.

kal. : - a kelen tè kalanden nyuman ye, u bée ye kalanden nyuman ye.

4. Karamògò bè kumasen fò min kumasenkun ye tògò kelen wala tògò fila wala nònabilà ni tògò wala nònabilà fila ye, kalanden b'a yèlèma ka kè nònabilà kelen ye.

Misali :

1. kar. : - Ali ni Fanta taara kungo la.

kal. : - u taara kungo la.

2. kar. : - ne ni e ye terima ye.

kal. : - an ye terima ye.

### Baara kète ta

1. Nònabilà bè se ka bila tògò nò la yòrò mìnwa, a' y'a bila a nò la o yòròw la :

Fanta taara. Fanta seginna ka na , Fanta ye Fanta yèrè den wele. Den ye Fanta laminè. Denmisènw ye denmisènw faw wele. Faw ye denmisènw laminè.

### 2 . Kumasesn yèlèmali

Misali : ne Adama taara --- n taara

e Madu nana ---

ale Fanta nana ---

ne Adama ni Musa taara ---

Mamu ni Sira ma na ---

3. Aw ka jaabi laban fila la baara kèta 2 kènò, aw bè nònabilà sìnsinenw bila nònabilà gansanw nò la.

4. Nònabilaw ye joli ye ? Aw bè u kelen-kelenwa bila kumasen dòw kènò.

### 3. MANKUTULAN

1. Mòbili jèman bè Amadu bolo.
2. Mòbili nyugujima ka di ne ye.
3. Hadamaden fali tè fèn faamuya.
4. Wulu fatò tè mògò jènyògòn ye.
5. Mòni sukaroma ka di Sinè ye.
6. Mògò malobali ka ko man di.
7. Cè nkalontigèla tè hòròn ye.
8. Woro karilen in ma tugu ka nyè.

#### Tilayòrò fòlò

Karamògò bè kumasenw kalan. O kò, kalanden fila b'u kalan.

Karamògò b'a nyini kalandenw fè u ka kuluw bò nyògòn na.

Kulu fòlò danyè minnu bè se ka cè k'a sòrò kuma ma tñyè, u b'olu cè, ka sòrò k'u sèbèn yòrò wèrè. Olu filè nin ye :

- jèman
- nyugujima
- fali
- fatò
- sukaroma
- malobali
- nkalontigèla
- karilen

Tògò min tora kulu la u bè ci kè o kòrò.

kar. : - an ye danyè minnu cè k'u sèbèn kérè fè, olu ye mun ye ?

kal. : - tògò jiidiw don.

Karamògò bè jiidi ninnu kelen-kelen lajè, ka kalandenw nyininka u bè kunnaфонi min di fògò kan, u k'o fò.

kar. : - komin an y'u bèe lajèlen lajè, u bè min jira, a' y'o fò.

kal. : - tògò bè cogo min, tògò mankutu, u b'o de jira.

kar. : - an b'a fò k'u bè fògò mankutu. Fèn min nyèci ye mankutuli ye, a bè se ka fò o ma cogo di ?

kal. : - a bè se ka fò o ma ko "mankutulan".

kar. : - a' y'a' hakili to nín na : tògò jiidi min b'a kècogo jira, k'a mankutu, a bè fò o ma ko "mankutulan".

#### Tilayòrò filan an

Karamògò bè kumasen fòlò tògòkulu ta k'd sèbèn walabakan :

##### mòbili jèman

kar. : - nin ye kumasen ye wa ?

kal. : - ayi. Kumases tè bari a ma dafa.

kar. : - an k'a yèlèma ka kè kumasen ye ka mòbili nyècogoya fò. An b'a fò cogo di ?

kal. : - mòbili nyè ka jè.

kar. : - ni danyè "nyè" bòra a la dun ?

kal. : - mòbili ka jè.

kar. : - mòbili jèman / mòbili ka jè. A' ye nin fila sangal. "mòbili jèman" yèlèmalí ka kè kuma-

sen ye, yèlèma jumèn donna a la ?

kal. : - "ka" bilala danyè fila ni nyògòn cè, ka "-man"  
tigè ka bò danyè filanan na.

kar. : - a' ye kumasen filanan kulu fòlò ta.

kal. : - mòbill nyugujima.

kar. : - yèlèma mìn donna kumasen fòlò kulu fòlò la k'a  
kè kumasen ye, o yèlèma bè se ka kè yan wa ?

kal. : - a tè se . "mòbili ka nyuguji", o tè bamanankan  
ye.

Karamògò bè a nyininkali kelen kè kumasen tòw  
bèe la.

kar. : - a' ye mun kòlòsi, n'aw ye kumasen fòlò yèlèmali  
ni tòw sanga nyògòn ma ?

kal. : - "jèman" bè se ka tigè ka kè "jè" ye, ani k'a  
kumasenya ni "ka" ye. Tò ninnu tè se ka kè ten.

kar. : - an b'a fò ko "jè" (wala "jèman") ye kamankutu-  
lan ye, bawo a bè se ka fò "a ka jè". Manku-  
tulan fèn o fèn bè o cogo la, o bèe ye kamanku-  
tulan ye.

A' b'o minnu dòn, a' y'olu fò, an'u yèlèmali.

Misali : mòbili teliman --- mòbili ka teli.

kal. : - mòbili finman- -- mòbili ka fin.  
mòbili bilenman --- mòbili ka bilen.  
mòbili kalanman --- mòbili ka kalan.

### T i l a y ò r ò      s a b a n a n

Karamògò bè a sèbèn walanba kan : mòbili jèman. A bè  
"-man" cè ka bò a la.

kar. : - danyè kòrò b'a nò na wa ?

kal. : - ôwò, a kòrò b'a nò na.

kar. : - o tuma "-man" bè se ka bò kamankutulanw na n'u  
tugulen bè tògò la k'a sòrò u kòrò ma yèlèma.

Karamògò b'a sèbèn walanba kan :

mòbili ka bon

mòbili ka jan

mòbili ka gan

kar. : - a' bè se ka "ka" bò ninnu na ka "-man" fara  
mankutulanw kan wa ? A' y'u ta kelen-kelen.  
"mòbili bonman" bè se ka fò wa ?

kal. : - ayi, o tè se ka fò.

kar. : - a bè fò cogo di ?

kal. : - "mòbili belebeleba"

kar. : - "mòbili janman" bè se ka fò wa ?

kal. : - ayi, o tè se ka fò.

kar. : - a bè fò cogo di ?

kal. : - "mòbili jamanjan".

kar. : - "mòbili ganman", o bè se ka fò wa ?

kal. : - o tè se ka fò.

kar. : - a bè fò cogo di ?

kal. : - "mòbili goniman".

kar. : - o tuma aw k'a dòn ko kamankutulan dòw bè yen,  
olu tè se ka kè kulu fòlò tògò jìdi ye, fo n'i ye  
danyè wèrè bila u nò na.

### D e g e l i      f ò t a w

1. Karamògò bè manku kumasen dò dila i n'a fò : "mò-  
bili ka teli", kalanden fòlò bè manku tulan yèlèma k'a  
bila kulu fòlò la, i n'a fò : "mòbili teliman don", ka-

Ianden filanan bè "-man" bò mankutulan na i n'a fò "mòbili telli don".

- Misali : kar. : - muso ka kekun.  
 kal. : - muso kekunman don.  
 kal. : - muso kekun don.

2. Karamògò bè kumasen dò fò "ye...ye" bè min na, kalanden bè kumasen yèlèma ka tògò filanan kè kulu fòlò tògò jiidi ye.

- Misali : kar. : - wulu in ye fatò ye.  
 kal. : - wulu fatò don.

3. Karamògò bè kumasen dòw fò, mankutulan bè minnu na (a kèra kamankutulan wala mankutulan gansan ye), n'a bè laban ni "don" ye, kalandenw b'a yèlèma k'a kè "ye...ye" kumasen ye wala mankutukumasen.

- Misaliw : 1. kar. : - mòbili jèman don.  
 kal. : - mòbili ka jè.  
 2. kar. : - wulu fatò don.  
 kal. : - wulu ye fatò ye.

### Baa ra k è t a

1. Aw bè kumasenbolow dafa ni mankutulan dò ye min bè bén :

- Fanta ka ...
- Namasa ka ...
- Nin jiri ka ...
- Nin mangoro ka ....
- Sama ka ... ni waraba ye.
- Lemuru .... don.
- Mògò ..... don.

- Ko ..... tè  
 - Wulu ..... filè

2. Aw bè mankutulan dòw nyini minw labannen bè ni "-baatò" ye. Aw bè tila k'u bila kumasenw kònò.

3. Aw bè mankutulan dòw nyini minw labannen bè ni "-tò" ye. Aw bè tila k'u bila kumasenw kònò.

4. Aw bè mankutulan dòw nyini minw labannen bè ni "-ma" ye. Aw bè tila k'u bila kumasen dòw kònò.

5. Aw bè mankutulan dòw nyini minw labannen bè ni "-man" ye. Aw bè tila k'u bila kumasenw kònò.

## 4. FARAN FASILAN

### 4.1.1. PEREPERELATIGELAN : JIRALAN

Karamògò bè cè saba ja kè walanba kan : kelen ka bon, fila ka misèn. Usigilen don.

Karamògò bè nyininkali kè :

kar. : - jòn ka bon ? Karisa, na belebele jira.

Kalanden bè na walanba la :

kal. : - nin de ka bon.

kar. : - nin mun ? Fali wa ?

kal. : - nin cè de ka bon.

kar. : - karisa ye mun kè ?

kal.tòw : - a ye cè belebele jira.

kar. : - a y'a jira cogo di ?

kal. : - a y'a jira n'a bolo ye.

kar. : - tuma caman, ni mògò bè fèn jira, i bè kuma, nka i b'i bolo fana kè ka fèn jira.

kari sa ko "nin cè de ka bon". Fòcogo wèrè bè o kuma na wa ?

kal. : - a bè se ka fò : - cè in de ka bon.

: - nin cè in de ka bon.

Karamògò bè kumasen fòlenw sèbèn walanba kan :

1. Nin ka bon.

2. Nin cè ka bon.

3. Cè in ka bon.

4. Nin cè in ka bon.

A b'u kalan kelen-kelen, ka jirali kè :

kar. : - danyè jumèn bè kè ka jirali kè, ni n ko :

1. Nin ka bon.

kal. : - "nin" de bè kè ka jirali kè.

kar. : - 2. Nin cè ka bon.

kal. : - "nin" de bè kè ka jirali kè.

kar. : - 3. Cè in ka bon.

kal. : - "in" de bè kè ka jirali kè.

kar. : - 4. Nin cè in ka bon.

kal. : - "nin" ni "in" de bè kè ka jirali kè.

kar. : - "nin" ni "in", a bè fò olu ma ko jiralanw.

kar. : - a' ye kuluw danfara.

Kalandenw bè kuluw danfara tan :

1. Nin : ka bon

2. Nin cè :

3. Cè in :

4. Nin cè in :

kar. : - danyè jumèn bè (1) kulu fòlò kònò ?

kal. : - jiralan de b'a kònò.

kar. : - danyè jumèn bè (2) kulu fòlò kònò ?

kal. : - jiralan ni tògò.

kar. : - jumèn fòlò bè fò ?

kal. : - jiralan.

kar. : - tògò bè min ?

kal. : - tògò bè jiralan kò fè.

kar. : - danyè jumèn bè (3) kulu fòlò kònò ?

kal. : - tògò ni jiralan.

kar. : - jumèn fòlò bè fò ?

kal. : - tògò de fòlò bè fò.

kar. : - a' ye(3) jiralan lajè. A bè se ka bila (2) ta nò  
 na wa ? A bè se ka fò "in cè ka bon" wa ?  
 kal. : - ayi, o tè se ka fò.  
 kar. : - o kòrò ye di ?  
 kal. : - o kòrò ye ko "in" bè se ka bila (fò) tògò kò fè  
 dòròn de.  
 kar. : - danyè jumèn bè (4) kulu fòlò kònò ?  
 kal. : - jiralan fila ni tògò kelen.  
 kar. : - tògò bè min ?  
 kal. : - a bè jiralan fila ni nyògòn cè.  
 kar. : - a' y'a lajè ni nònabila bè se ka bila tògò nò na  
 kulu ninnu kònò.  
 kal. : - o tè se ka kè.  
 kar. : - o tuma, jiralan ni tògò bè taa nyògòn fè, nka a  
 ni nònabila tè nyògòn ta.  
 kar. : - a' ye kumasen nin lamèn : "cè nin ka bon".  
 Ni cè caman don, a bè fò cogo di ?  
 kal. : - cè ninnu ka bon.  
 kar. : - jiralan bè min ?  
 kal. : - a bè tògò kò fè.  
 kar. : - a bè se ka kè tògò nyè fè wa ?  
 kal. : - ayi / òwò.  
 kar. : - (ni kalanden ko òwò):- "ninnu cè ka bon" ani "cè  
 ninnu ka bon" o kòrò ye kelen ye wa ?  
 kal. : - o kòrò tè kelen ye.  
 kar. : - o tuma "ninnu" bè bì la tògò kò fè de tuma bée,  
 n'a ni tògò bè taa nyògòn fè.  
 kar. : - a' ye kumasen in lamèn : "cè in ka bon".  
 Ni cè caman don, a bè fò cogo di ?  
 kal. : - "cè ninnu ka bon".  
 kar. : - a' ye nin lamèn : "nín cè in ka bon".  
 Ni cè caman don, o bè fò cogo di ?

kal. : - "nín cè ninnu ka bon".  
 kar. : - a' ye nin lamèn : "nín ka bon".  
 Ni mògò caman ko don, a bè fò cogo di ?  
 kal. : - "ninnu ka bon".  
 Karamògò bè cè belebele ja jira :  
 Kar. : - cè nin ka bon wa ?  
 kal. : - òwò, a ka bon.  
 Karamògò bè cè misènman kelen jira :  
 kar. : - nin dun ?  
 kal. : - o man bon.  
 kar. : - "o" fana ye jiralan ye, i n'a fò nin. Nka ale tè  
 se ka bila (fò) tògò kò fè. A bè fò "o cè ka bon",  
 a tè fò "cè o ka bon".  
 kar. : - a' ye jaw filè.  
 A bè cè belebele jira :  
 kar. : - cè in ka bon wa ?  
 kal. : - òwò, a ka bon.  
 kar. : - (a bè tò fila jira) : - nin ni nin dun ?  
 kal. : - olu man bon.  
 kar. : - mun na i m'a fò "o man bon" ?  
 kal. : - mògò fila ko don.  
 kar. : - o tuma "olu" bè mun jira ?  
 kal. : - a bè caya jira.  
 kar. : - an ye jiralan minnu ye, olu bée ye pereperelati-  
 gèlanw de ye. Tògò bè se ka pereperelatigè ni  
 kanhakè ye, walima jiralan.

## D e g e l i   f ô t a w

1. Karamògò bè kumasen dò fô, mìn kònò a bè jirali kè ni "min" ("mînnu") ye,  
 kalanden fôlò b'a yèlèma k'a kè "tògò + in" ye,  
 filanan b'a yèlèma ka kè "nîn + tògò" ye,  
 sabanan b'a yèlèma ka kè "nîn + tògò + in" ye,  
 kalanden naaninan b'a kè "nîn" gansan ye.

Misali : kar. : - donsokè min filè, a tè sogo faga..  
 kal. 1 - donsokè in tè sogo faga.  
 kal. 2 - nîn donsokè tè sogo faga.  
 kal. 3 - nîn donsokè in tè sogo faga.  
 kal. 4 - nîn tè sogo faga.

2. Karamògò bè kumasen dò fô, a kumasenkun bè caya la,  
 ka jirali kè ni kumasen y'a kònò, "mînnu" ("mînw") bè  
 mìn na.  
 Kalanden fôlò b'a yèlèma ka kè "tògò + nînnu" ye,  
 filanan b'a yèlèma ka kè "nîn + tògò + nînnu" ye,  
 kalanden sabanan b'a kè "nînnu" dama ye.

Misali : kar. : - donso minnu filè, u ka farin.  
 kal. 1 : - donso nînnu ka farin.  
 kal. 2 : - nîn donso nînnu ka farin.  
 kal. 3 : - nînnu ka farin.

3. Karamògò bè ntèntèn dama dò da, kalandenw b'a jaabi  
 ka "o" kè jaabi kumasenkun ye.

Misali dòw :

kar. : - n taara dugu kònò, n taara a sôrò musow bè  
 ka den kunsig i jan bamu.


kal. : - o ye kabafora ye.

kar. : - musokòrònin dònkèrò ye kònò ta.  
 kal. : - o ye jènè ye.

(Kalandenw yèrè bè ntèntèn dòw nyini ka nyògòn jaabi).

4. Karamògò bè kalandenw degé Sumangolo la.

Sumangolo nyègèn :



○ : cènin cèjugu

fôlò : ba tigè

filanan : kò tigè

sabanan : Sumangolo na, Sumangolo

Kalanden fila bë taa wafanba la. Fòlò bë donkili da,  
a kòsinnen nyègèn ma. Filanan bë cèninw jira-jira, fòlò  
b'a fò min don, k'a ta kelen-kelen.

kal. fòlò : - cènin bòra dòn na, cènin cèjugu bòra dòn  
na, cè wèrè ma dòn kè nin kelen kò.

kal. filanan : - nin wa ?

kal. fòlò : - òwò Sumangolo.

dònkiili

kal. filanan : - nin wa ?

kal. fòlò : - o tè Sumangolo

dònkiili

kal. fòlò : - nin wa ?

kal. filanan : - o don Sumangolo.

N'u sera tiiri saba ma u b'a fò :

kal. fòlò : dònkiili

kal. filanan : - nin wa ?

kal. fòlò : - ba tigè Sumangolo.

kal. filanan : - nin wa ?

kal. fòlò : - kò tigè Sumangolo.

kal. filanan : - nin wa ?

kal. fòlò : - Sumangolo, na Sumangolo.

U bë se cènin cèjuguw ma o kò fè, ka tèmè n'a ye  
ten fo ka cenin cèjugu tan ni fila ni ba naani ni kò  
naani ni tigèda naani ban.

Ni min ma fill a jate la, e sera.

## Baara këta

I. Aw bë jiralan ninnu bila tomi-tomiw nò na(nin, in,  
ninnu, o, olu) :

..... ye an ka karamògò ye. Denmisèn. .... bëe y'a  
ka kalandenw ye. Minnu bë numan fè. .... tara nyi-  
nan. .... min filè ..... ye, .... tara salon. U  
bëe ye dugu ..... denw ye.

2. A' ye jiralan ninnu bila kumasenw kònò : nin, ninnu,  
nin.... in, o, olu.

## 4. FARANFASILÀN

### 4.1.2. PEREPERELATIGELAN : KANHAKÈ

Masalabolo : Amadu ka falli tununna. A ko a den ka taa a nyini. A den nana, a ko : "n ma falli ye." Amadu ye wari di a den ma, a ka taa falli kelen san sugu la ka na. A seginna, a ko : "n ma falli ye."

kar. : - dò ka masalabolo in kalan.

kal. : - dò b'a kalan.

kar. : - jòn bè Amadu denkè ka jaabi fila fò ?

kal. : - dò b'a fila fò.

kar. : - kumasen ninnu fòcogo ye kelen ye wa ?

kal. : - òwò / ayi

kar. : - u kòrò ye kelen ye wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - danyè jumèn b'a to u kòrò tè kelen ye ?

kal. : - "falli".

kar. : - jaabi fòlò la falli jumèn ko don ?

kal. : - Amadu ka falli.

kar. : - Amadu den bè falli in dòn walima a t'a dòn ?

kal. : - A b'a dòn.

kar. : - jaabi filanan na Amadu denkè bè se ka kuma komin n'i y'a sòrò a bè falli santa dòn wa ? A bè se k'a fò "n ma falli ye" ?

kal. : - a te se.

kar. : - mun na a tè se ?

kal. : - a tè se barì a tè falli dòn. A b'a fè ka falli min san, a t'o dòn.

kar. : - o tuma aw dun ko di jaabi fila in fòcogo la ? kelen don wal i kelen tè ?

kal. : - kelen tè.

kar. : - tinyè don. Jaabi fòlò la, falli danyè pereperelatigèlen don. Jaabi filanan na, a pereperelatigèlen tè. Kanhakè de ye pereperelatigèlan ye. Bamanankan na, ni mögò bè tògò gansan fò, i b'a pereperelatigèlen de fò, i n'a fò "cè, so (bagan), so(siso), kamil baara".

kar. : - Jòn bè tògò pereperelatigèlen dò fò ?

kal. : - bè.tògà caman fò.

kar. : - sis an ka mankutulan dò fara falli kan, Amadu den ka jaabiw kònò, i n'a fò fin. Jaabi fòlò bè fò cogo di ?

kal. : - "n ma falifin ye".

kar. : - jaabi filanan bè fò cogo di ?

kal. : - "n ma falifin ye."

kar. : - jaabi fòlò la pereperelatigèli bè danyè jumèn kan ?

kal. : - a bè falli de kan.

kar. : - pereperelatigèlan bè danyè jumèn kan ? Danyè jumèn b'a jira k'a fò pereperelatigèli kèra ?

kal. : - mankutulan don / fin don.

kar. : - o tuma, an bè se k'a fò ko ni tògò pereperelatigèlen n'a mankutulan bè nyögòn fè; pereperelatigèlan bè kè mankutulan de kan.

### Baara kète

A' ye masalabolo in kalan :

Ba taara n'a ka ba ye ba la. Nka o ma diya a ba ye bawo jì fun donnен don kosebè.

kar. : - ci bè tògò minnu kòrò, olu kòròw ye kelen ye wa ? Mun de b'u bò nyögòn na ?

## 4. FARANFASILAN

### 4.2. TIGIYALAN

Karamògò bè kumasen ninnu sèbèn :

1. Fanta ka fali bè so kònò.
2. Fanta ka cè bè so kònò.
3. Fanta fa bè so kònò.

Karamògò bè kalansenw kalan. Kalandenw b'u kalan.

kar. : - a' ye kuluw danfara.

Kòlòsi : Kuluw danfaralen filè :

1. Fanta ka fali : bè so kònò.
2. Fanta ka cè : " " "
3. Fanta fa : " " "

kar. : - an ka kumasen fòlò lajè. Kuma bè mun kun kan ?  
kal. : - a bè fali de kun kan.

kar. : - fali jumèn ?

kal. : - Fanta ka fali.

kar. : - danyè jumèn b'a jira ko Fanta ka fali ko don ?

kal. : - "ka" de b'o jira.

kar. : - a' ye "ka" bò kumasen na k'a lajè.

kal. : - Fanta fali bè so kònò.

kar. : - o ye kumasen ye wa ?

kal. : - òwò.

(Kòlòsi : kalanden bè se k'a fò : Fanta, fali bè so kònò)

kar. : - nka a ni an ka kumasen sèbènnen kòrò tè kelen ye.

kar. : - o tuma "ka" nyèci ye mun ye kumasen kònò ?

kal. : - a bè tigiya jira.

kar. : - danyè jumèn bè se ka bila fali nò na ?

Kalandenw bè o danyèw nyini, ka kumasenw dila.

kar. : - an ka kumasen filanen lajè. Kuma bè jòn kun kan ?

kal. : - a bè cè dò de kun kan.

kar. : - cè jumèn ?

kal. : - Fanta ka cè.

kar. : - a' ye "ka" bò kumasen na.

kal. : - Fanta cè bè so kònò.

kar. : - o ye kumasen ye wa ?

kal. : - òwò .

kar. : - o ni "Fanta ka cè bè so kònò" o kòrò ye kelen ye wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - "ka" bè mun jira yan ?

kal. : - .....

kar. : - "ka" b'a jira ko fèn donna Fanta ni cè in cè, walima fèn bè u ni nyògòn cè, i n'a fò Fanta ni cè in delila ka kèle, walima cè in bè delili ka sanni kè Fanta fè. Nka Fanta cè tè. Ni Amadu ni Isa ye teri ye, u bè se ka nyògòn wele ko "n ka cè", bari teriya bè u cè.

kar. "ka" bè kè ka tigiya mìn jira, a bè fò o ma tigiya gansan.

kar. : - an ka kumasen sabanan lajè. Kuma bè jòn kun kan?

kal. : - a bè Fanta fa de kun kan.

kar. : - danyè jumèn b'a jira ko Fanta fa ko don ?

kal. : - danyè si t'o jira.

kar. : - "ka" bè se ka don Fanta ni fa cè wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - tigiya mìn bè jira k'a sòrò "ka" tè yen, o ye tigiya bérèbérè ye

kar. :-- a' ye danyèw nyini, minw bè se ka bila "fa"  
nò na kumasen in kònò.

kar. : - sisàn, a' ye kumasen fila in lamèn :  
Isa ka npalan ka bon, Mamadu ka npalan man  
bon.

tògò jumèn ye kumasen fila nin jè ye ?

kal. : - "npalan" de bè kumasen fila bée kònò.

kar. : - ni mògò mìn t'a fè ka "npalan" fò sinyè fila, i  
ka kan k'i ka kuma fò cogo di ?

kal. : - Isa ka npalan ka bon, Mamadu ta man bon.

Karamògò bè kumasen ninnu sèbèn.

kar. : - mun bilala mun nò na kumasen filanen kònò ?

kal. : - "ta" bilala "ka npalan" nò na.

kar. : - a bè tigiyà jira.

kar. : - o tuma a bè se ka wele cogo di ?

kal. : - a bè sè ka wele tigiyànòna.

kar. : - a' ye kumasen dòw dila, ka tigiyànòna kè  
u kònò.

### D e g e l i      f ò t a w

1. Labili degeli (ni "ka" tè bèn yòrò mìn a ka bò yen) :

Fanta ka falli      bè du kònò.

kòròkè

misi

fa

ba

daba

soli

furukè

muru

sen

mobili

kunkolo

jamu

bòrè

seliwolo

tògò

dulòki

sigiyòrò

kumakan

fugula

saga

dawolo

cèdenw

falli

kalandenw

binyòrò

(Karamògò yèrè bè danyè dò wèrèw nyini ka fara a kan)

2. Karamògò bè kumasenw fò fila-fila, k'a nyinj kalandenw  
k'u yèlèma ka kè kumasen kelen ye.

Misaliw : a. kar. : - cè bè Fanta fè. Cè tògò ye Maaju.  
kal. : - Fanta cè tògò ye Maaju.

b. kar. : - falli bè Baba fè. Falli ka bon.  
kal. : - Baba ka falli ka bon.

3. Karamògò bè kumasen dòw fò, tigiyalan "ka" bè minw  
na , kalandenw b'a yèlèma ka kè "ta" ye.

Misali : kar. : - Madu ka falli don.  
kal. : - Madu ta don.

### B a a r a   k è t a

1. Aw ka kumasen dòw dila tigiya gansan bè sòrò minw na.
2. Aw ka kumasen dòw dila tigiya bérèbérè bè sòrò minw na.
3. Aw ka ci kè tigyalanw kòrò nín kumasenw na :
  - Muso ka nyò susura.
  - Muso den ka bon.
  - Sira ka fini cè ka nyi.
  - Madu ka dulòki ka surun.
  - Mamu ka kisè ni Fanta ye.
  - Fanta ka jan.
  - Fanta ka walannin
  - U wele ka na.
4. Tigyalan ka kan ka kè yòrò minnu na aw b'a kè yen.
 

Madu y'a ... terikè ye. A ko : n ... cè, na an ka taa n ... nimögökè fè yen , I kòròmuso... den ye mun ye, cè wa muso ? - Muso. I kòròmuso... cènin bè yen wa ?

  - Jòn ? - Babifeerela. ; - Onhòn a bè yen.
  - N'a tilala baara la, an n'a bè tulon kè.

### 4. FARANFASILÀN 4. 3. H A K È L A N

Misi kèmè bè Birama fa fè. Bi, misi ninnu bèe taara kungo kònò. Misi fosi ma to so. Kunun misi fèn tun ma taa kungo kònò. Kunasini, bisaba tun tora so, bïduuru tun taara kungo kònò. Damadò tun tununna sira fè, nka bérè tè. Misi kelen-kelen b'u la minw tè sòn ka sira tilennen minè. N'o tè Birama ka misi kèmè in ye nafoloba ye a bolo.

kar. : - danyè jumén bè se ka bila danyè kòròcilenw nò na (bèe, fosi, fèn, damadò, bérè, kelen-kelen, caman), k'a sòrò kuma kòrò ma yèlèma ?

Kalandenw bè o danyèw nyini.

Misaliw : bée : mumè, kuturu.

fosi : si, fèn, foyi.

fèn : si, foyi, fosi.

damadò : kelen-kelenw, dòonin.

kar. : - fosi tè se ka bila kèmè ni bisaba nò na, bari kumasen kòrò bè yèlèma o la.

Danyè ninnu bée ye hakèlan de ye, bari u bè hakè de jira. Nka dòw bè hakè dadonnen jira, dòw bè hakè da jirabali jira. Minw bè hakè dadonnen jira, a' k'olu latòmò.

Kalandenw bè kèmè, bisaba, ... fò.

kar. : - kèmè ni bisaba bè hakè dadònñen de jira.  
O de kosòn, an ma se ka fèn wèrè bila u nò na.  
Jòn bè u nyògònna dòw dòn ?

kal. : - kelen, tan, mugan, ....

kar. : - hakèlan tò bée bè hakè da jirabaliw jira.  
Nka dòw bè sòrò kumasenw na, minw bè bansira  
dòròn kan, dòw bè sòrò kumasenw na, minw bè  
sònsira walima bansira kan. An ka fòlòw nyini

Kalandenw bè ninnu latòmò, u kumasendilatò :  
fosi, si, foyi.

kar. : - an ka kumasen ninnu lajè :

1. Misi mugan taara kungo kònò.
2. Misi bée taara kungo kònò.
3. Misi si ma taa kungo kònò.
4. Misi damadò taara kungo kònò.

N'an b'a fè ka jiralan don kumasen ninnu na, k'a  
sòrò kumasen kòrò ma yèlèma, an b'a sigi min ?

Kòlòsi : N'a fòra misi ninnu mugan taara kungo kònò,  
kumasen kòrò bè yèlèma.

kal. : - 1. Misi mugan ninnu taara kungo kònò.  
2. Misi ninnu bée taara kungo kònò.  
3. Misi ninnu si ma taa kungo kònò.  
4. Misi damadò ninnu taara kungo kònò.

kar. : - n'an b'a fè kumasen dòw kòrò ka yèlèma, an bè  
jiralan sigi min ?

kal. : - 1. Misi ninnu mugan taara kungo kònò.  
2. ("ninnu" tè se ka bò a nò na).

3. ("ninnu" tè se ka bò a nò na).

4. Misi ninnu damadò taara kungo kònò.

kar. : - o tuma, a bè se k'a fò ko ni jiralan ni hakèlan  
bè nyògòn fè, ni jiralan sigiyòrò yèlèmana, kuma-  
sen kòrò bè yèlèma.

kar. : - sisàn, a' ye kumasen ninnu lajè :

1. Misi bée taara kungo kònò.
2. Nònò bée feerela.

N'i b'a fè ka jiralan "nin" bila kumasen (1) la, i  
b'a fò cogo di ?

kal. : - Misi ninnu bée taara kungo kònò.

kar. : - mun na i t'a fò "nin" ?

kal. : - misiw ka ca, u bè se ka dan.

Kòlòsi : Ni kalanden ma nin jaabi in sòrò, karamògò  
k'a di a ma.

kar. : - n'i b'a fè ka jiralan "nin" bila kumasen (2) na,  
i b'a fò cogo di ?

kal. : - Nònò nin bée feerela.

Nònò ninnu bée feerela.

kar. : - o kumasen fila kòrò ye kelen ye wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - mun na ?

kal. : - ....

kar. : - nònò ye fèn ye min bè se ka dan wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - halì ni nònò sifaya caman don ?

kal. : - ni nònò sifaya ka ca, u bè se ka dan ?

kar. : - n'a fòra "Nònò nin bée feerela", nònò tè se ka  
dan. O de kosòn a bè fò "nin".

N'a fòra "Nònò ninnu bée feerela", nònò sifayaw.

ko don. Fèn min bè se ka dan, o jiralan bè se ka caya ta. Min tè se ka dan, o jiralan tè se ka caya ta.

### D e g e l l f ô t a w

- Karamògò bè fèn dòw hakè nyininkali kè, kalandenw b'a da fô n'a bè se ka dafò. N'a tè se ka dafò, u bè hakèlan dajirabali dò bila a la .

Misaliw :

1. kar. : - bolonkòniden joli bè warabilen fè ?  
kal. : - bolonkòniden naani bè warabilen fè.  
2. kar. : - saga joli bè Baba fè ?  
kal. : - saga damadò(caman, dògòman, ...) bè Baba fè.
2. Labili(ni kalandenw ye labili kè ni hakèlanw ye, minnu ka kan ka kè bansira la, olu ka kè bansira la).

Misiw bée taara fògò la.

foyì

fila

kòlòkòlò

bèrè

damadò

dògòman

dòw

dò

si

fèn

kémè

3. Karamògò bè kumasen dòw fô, hakèlan bè minnu na, a b'a nyini kalandenw fè u ka jiralan bila a kumasenw kònò, n'a bè se ka kè.

Misali : kar. : - Misiw bée taara.  
kal. : - Misi ninnu bée taara.

### B a a r a k è t a

1. Aw bè kumasenw dafa ni hakèlanw ye(dòw, bée, kelen, naani, foyì, bèrè).

An ... taara kalanyòrò la. Mògò... ma kalan coolo. Nka kalanso filanan na, kalanden... dòròn de tun bè yen. Karamògò ... bilala an kun na, an tun tè min dòn. A kumana, an ma... faamu. Kalanden... de sera k'a jaabi. A ko ko an tòw tè ... ye, k'an ma kalan. Kalan bannen, kalanden ... taara ntolatan-yòrò la.

2. Aw bè kumasenw dafa ni hakèlan ninnu ye : si, bèrè, fèn, dòonin, dò.

Malo... tè yen. A' ye taa... san ka fara a kan, Nyò kòni bè yen... ma bò o la. Fini... fana bè yen, aw b'o kè foyò ye.

## 4. FARANFASILAN

### 4.4. DANFARALAN

Masalabolo :

Cè fila donna Musaw ka so kunun. Cè kelen ye foli kè. Cè dò ma foli kè. Cè dòwèrè donna u nò fè. Musa tun bè kò fè ka na. Cè ninnu ma ale ye. Ale y'u ye. Musa ko : Nsonko banna bi. Nson wèrè tèna don anw ka so nin kò. A ye nsonw minè.

kar. : - a' ye kuluw danfara.

kar. : - a' ye jòsili kè kulu fòlòw kònò. Danyè min tè jòsi, a' ye ci kè o ju kòrò.

(o danyèw filè : cè, cè, cè, cè, Musa, cè, ale, Musa, nsonw, nson, a).

kar. : - an ka kulu fòlòw jiidi u nò na.

(Minnu jiidilen don, olu filè : cè fila, cè kelen, cè dò, cè dòwèrè, cè ninnu, nson wèrè).

kar. : - a' ye jiidi ninnu lajè. A' ye minnu kalan ka tèmè, a' ye olu fò, k'u tògò fò.

kal. : - "fila", o ye hakèlan ye.

kòlòsili : Ni kalanden ko "kelen" ye hakèlan ye kumasen filannan kònò, karamàgò b'a jira k'a fò kelen tè hakèlan gansan ye yan, bari a bè se ka fò :

- cè kelen ye foli kè (cè kelen dòròn, fila tè, saba tè). walima
- cè kelen ye foli kè (cè fila la kelen)

Kumasen fila kòrò tè kelen ye, "kelen" kanhakè tè kelen ye u fila kònò.

kal. : - "ninnu", o ye jìralan ye  
kar. : - jiidi kuraw tògò ye di ?  
kal. : - .....

kar. : - u bè tògò nyè fè walli u b'a kò fè de ?  
kal. : - u bè tògò kò fè.

kar. : - u nyèci ye mun ye ?

kal. : - u bè tògò faranfasi

kar. : - tinyè don. Nka u b'a faranfasi cogo min na, u b'a danfara de. o tuma a bè se ka fò u ma cogo di ?

kal. : - danfaralanw.

## 4. FA RAN FASILAN

## 4.5. SINSILAN

Masalabolo : cikèla duuru de bè ne bolo. Ne yèrè bè baara di u ma. Amadu bè baara kè kosèbè. Ngolo fana bè baara kè. Zanga jan yèrè nyògòn tè. Halli cè kunba bè baara kè. Cè dò jaati de ye salabagatò ye.

Kòlòsi : cè dò bè kalan cogoya la, bée k'a dòn mögò min don, nka a tìgi tògò tè se ka fò.

kar. : - a' ye kuluw danfara

kal. b'o kè.

kar. a' ye jòsili kè kulu fòlòw kònò. Danyè min tè jòsi, a ye ci kè o ju kòrò.

(o danyèw filè : cikèla - Ne- Amadu- Ngolo- Zanga cè - cè).

kar. : - an ka kulu fòlòw jiidi u nò na.

(minnu jiidilen don, olu filè : cikèla duuru de. Ne yèrè - Ngolo fana- Zanga jan yèrè nyògòn- Halli cè kunba - cè dò jaati. de ).

kar. : - a' ye jiidi ninnu lajè. A' ye minnu kalan ka tèmè, a' ye olu fò, k'u tògò fò.

kal. : - duuru, o ye hakèlan dadònnen ye.

jan , o ye kamankutulan ye  
kunba, o ye kamankutulan ye  
dò, o ye danfaralan ye.  
nyògòn, o ye tògò ye.

kar. : - jiidi kuraw nyèci ye mun ye ?

kal. : - .....

kar. : - ni n ko "cikèla duuru bè ne bolo", ka tìla k'a fò "cikèla duuru de bè ne bolo", n ye mun kè ?

kal. : - i sinsira i ka kuma kan

kar. : - n sinsira n ka kuma yòrò jumèn kan ?

kar. : - i sinsira duuru kan.

kar. : - duuru ye mun ye ?

kal. : - o ye hakèlan ye.

kar. = - o tuma n sinsira mün kan

kal. : - i sinsira hakè kan.

kar. : - ni n ko "ne bè baara di u ma", ani "ne yèrè bè baara di u ma", n ye mun kè ?

kal. : - i sinsira ne kan, n'o ye nònabilà ye.

kar. : - bè o nyògònna kè kumasen jiidi kurama tòw la, k'a jira k'a fò u bè sinsili de kè.

kar. : - danyè min bè sinsili kè o tògò ye di ?

kal. : - o tògò ye sinsilan.

kar. : - sinsilan minnu bè masalabolo in kònò a' y'u kalan.

kal. : - de - yèrè- fana- yèrè - halli - jaati - de -

kal. : - sinsilan ninnu bè danyè sugu jumènjiidi yan ? A' y'u kalan k'u tògò fò.

kal. : - duuru, o ye hakèlan ye

ne , o ye nònabilà ye

Ngolo, o ye tògò ye

Zanga, o ye tògò ye

cè, o ye tògò ye

cè, o ye tògò ye.

kar. : - o tuma an bè se k'a fò ko kulu fòlò kònò, sinsilan bè se ka tògò, walima, nònabilà, walima hakèlan yèrè sinsi.

kar. : - sisan, an ka sinsilan ninnu sligiyòrò lajè. U bè danyè min sinsi u b'o nyè fè wa, u b'o kò fè ? jumèn ni jumèn bè danyè sinsita nyè fè ?

kal. : - hali.  
 kar. : - jumèn bè danyè sinsita kò fè ?  
 kal. : - a tò bée.  
 kar. : - an ka kumasen laban kulu fòlò jjidilenba lajè.  
     cè dò jaati de.  
     an ko dò ye mun ye ?  
 kal. : - o ye danfaralan ye  
 kar. : - jaati dun ?  
 kal. : - o ye sinsilan ye  
 kar. : - de dun ?  
 kal. : - o fana ye sinsilan ye.  
 kar. : - o tuma an bè se ka mun fò ?  
 kal. : - sinsilan fila bè se ka tugu nyögàn kò kulu  
     kelen kònò.  
 kar. : - an bè se k'a fò "cè jaati de dò , walima  
     "cè de dò jaati" , walima "cè jaati dò de "wa ?  
 kal. : - ayi.  
 kar. : - o tuma an bè se ka mun fò danfaralan ni sinsilan  
     sigicogo kan ?  
 kal. : - sinsilan bè sigi danfaralan kò fè.  
 kar. : - ònhòn, nka an k'a fò ka da a kan : "ni sinsilan  
     bè danyè sinsita kò fè."

## 5. KULU FILANAN

### KALANSEN FÒLÒ

#### Masalabolo :

Finitigi : - Fini ye. Fini ye. Wakisi don.  
 Sannikèla : - Joli don ?  
 Finitigi : - Waa kelen.  
 Sannikèla : - Gèlèya bè. A barika.  
 Finitigi : - A san kémè segin.  
 Sannikèla : - Wari filè.

Karamògò bè masalabolo kalan. Kolandenw fana bia  
kalan.

Karamògò bè ci kè kumasen ninnu ju kòrò :  
Fini ye. Wakisi don. Gèlèya. Wari filè.

kar. : - a' ye kuluw danfara.

(Kuluw danfaralen filè :	Fini	: ye
	Wakisi	: don
	Gèlèya	: bè
	Wari	: filè)

kar. : - danyè joli bè kulu filanen kònò ?  
 kal. : - danyè kelen.  
 kar. : - mògò bè "ye" fò n'i b'a fè ka mun kè ?  
 kal. : - i bè "ye" fò n'i b'a fè ka fèn walima mògò jira.  
 kar. : - mògò bè "filè" fò n'i b'a fè ka mun kè ?  
 kal. : - mògò bè "filè" fò n'i b'a fè ka fèn, walima  
     mògò jira.

kar. : - mògò bè "don" fò n'i b'a fè ka mun kè ?  
 kal. : - mògò bè "don" fò n'i b'a fè ka fèn sifaya jira,  
 walima tigilamògò.

kar. : - mògò bè "bè" fò n'i b'a fè ka mun kè ?  
 kal. : - i bè "bè" fò n'i b'a fè k'a fò ko fèn dò bè.  
 kar. : - a' ye kumasen dòw dila i n'a fò ninnu :

Fini ye.

Wakisi don.

Gèlèya bè.

Wari filè.

kar. : - kumasen minw bè se ka bila bansira kan, a' ye  
 olu bila a kan.

kal. : - Wakisi tè. Gèlèya tè.

Kòlòsi : Bansira tè kumasen fila tò la.

kar. : - "ye", "don", "bè", "filè", a bè fò olu ma ko  
 kunnafonilanw. U bè kunnafoni dì kulu fòlò kan.

kar. : - "tun" bè se ka don kumasen ninnu na jumèn na ?  
 kal. : - Wakisi tun don. Gèlèya tun bè.

Kòlòsi : "tun" ni kumasen tò fila tè nyògòn ta.

### D e g e l i      f ò t a w

1. Karamògò bè kumasen dòw fò, a kunnafoni ye "filè"  
 ye, kalandenw b'u kunnafoni kè "ye" ye.

Misali : kar. : - wari filè.  
 kal. : - wari ye.

2. Karamògò bè kumasen dòw fò, minnu kunnafoni ye "ye"  
 ye, kalandenw b'u kunnafoni kè "filè" ye.

Misali : kar. : - fini ye.  
 kal. : - fini filè.

3. Karamògò bè kumasen dòw fò, bansira la, minnu sònsira  
 bè se ka kè "don" ye wala "bè", kalandenw b'u sònsi-  
 ra di.

Misali : 1. kar. : - Donso tè.

kal. : - Donso don.

2. kar. : - Nènè tè.

kal. : - Nènè bè.

4. Karamògò bè kumasen dòw fò, minnu kunnafoni ye "ye",  
 wala "filè", wala "bè", wala "don" ye, kalanden fòlò  
 b'u yèlèma ka kè nyininkalikumasen ye, kalanden fila-  
 nan b'u bila bansira kan.

Misali : kar. : - Wakisi don.

kal. 1:- Mun don ?

kal. 2:- Wakisi tè.

Kòlòsi : "filè" ni "ye", bansira tè olu la.

### B a a r a      k è t a

I. Aw bè nin kumasenw dafa ni kunnafonilan gansanw ye :

- A' ni sògòma.
- Nba, jòn ... Fanta wa ?
- Ayi, Fanta ... Madu...
- Madu, hèrè... ?
- Tàorà...
- Somògòw ... di ?
- U... hèrè la.
- I bè woro nyimi wa ?

- Òwò
- Woro ...
- I ni ce.

2. Aw bè nin kunnafilan gansan ninnu bila kumasen dòw la :

ye, filè, tè.

## 6. KULU FILANAN

### KALANSÉN FILANAN

Karamògò bè kumasen ninnu sèbèn walanba kan :

To ka di.

To ye dumuni duman ye.

A bè daga kònò.

Karamògò bè kumasenw kalan. Kalandenw b'u kalan.

kar. : - a' ye kuluw danfara.

( U danfaralen filè : to : ka di.

to : ye dumuni duman ye

a : bè daga kònò )

kar. : - a' ye kumasen ninnu bila bansira kan.

kal. : - To man di. To tè dumuni duman ye. A tè daga kònò.

Karamògò bè degelli fòlò kè yan. O kò fè :

kar. : - ka/man, ye/tè, bè/tè, olu fana ye kunnafoni- lanw de ye.

kar. : - sisán an ka kumasen fila ninnu lajè :

To : ye dumuni duman ye.

A : bè daga kònò.

Mun bè "ye" fila ni nyògòn cè ?

kal. : - tògò ni mankutulan.

kar. : - mankutulan ye tògò mun ye ?

kal. : - o ye tògò jiidi dò ye.

kar. : - a bè fò tògò n'a jiidiw ma ko tògò kulu.

- kar. : - mun bë "bë" ni "kònò" cè ?  
 kal. : - tògò de b'u ni nyògòn cè.  
 kar. == o tògò bë se ka jiidi wa ?  
 kal. : - a bë se ka fò : daga belebele, daga fin, ...
- kar. : - a bë fò "ye'hi "kònò" ma ko "kòbilaw", bari u bë bila tògòkulu kò fè.  
 kar. : - "To ye dumuni duman ye". Ni kòbila bòra kumasen in na a bë bèn wa ?  
 kal. : - a tè bèn.  
 kar. : - "A bë daga kònò". Ni kòbila bòra kumasen in na a bë bèn wa ?  
 kal. : - a tè bèn.  
 kar. : - o tuma an bë se k'a fò ko kòbila ye wañibì ye kumasen fila in kònò.  
 kar. : - a' ye kumasen dòw i n'a fò ninnu nyògònna :  
     1. To ka di.  
     2. To ye dumuni ye.  
     3. To bë daga kònò.
- kar. : - a y'a lajè ni "tun" bë se ka don kumasen saba in kònò :  
     1. To ka di.  
 kal. : - To tun ka di.  
 kar. : - 2. To ye dumuni duman ye.  
 kal. : - To tun ye dumuni duman ye.  
 kar. : - 3. A bë daga kònò.  
 kal. : - A tun bë daga kònò.

## Degelli fòta w

1. Karamògò bë kumasen dòw fò, minnu kunnaфонi ye kamanukulan ye. Kalandenw b'u yèlèma ka kè kumasenw ye.  
 Misali : kar. : - to ka di.  
 kal. : - to ye dumuni duman ye.
  2. Karamògò bë danyè dòw fò, an'u sòròyòrò, k'a sòrò a ma kumasen dila, kalandenw b'u kè kumasen ye(kòbila suguya bëe ka sòrò a la).  
 Misali : kar. : - malo, sugu.  
 kal. : - malo bë sugu la.  
 kar. : - nyò, jìginè  
 kal. : - nyò bë jìginè kònò.
  3. Karamògò bë kumasen suguya saba ninnu fò : minnu kunnafoni ye manukulan ye, minnu kunnafoni ye tògò ye, ani minnu kunnafoni ye kòbilakulu ye, kalanden fòlò b'u bila bansira kan, filanen bë "tun" fara u kan sònsira kan, sabanan bë "tun" fara u kan bansira kan.  
 Misali : 1. kar. : - Bakarijan ka farin.  
 kal. 1 : - Bakarijan man farin.  
 kal. 2 : - Bakarijan tun ka farin.  
 kal. 3: - Bakarijan tun man farin.
2. kar. : - Bakarijan yë cè ye.  
 kal. 1: - Bakarijan tè cè ye.  
 kal. 2: - Bakarijan tun ye cè ye.  
 kal. 3:- Bakarijan tun tè cè ye.

3. kar. - Bakarijan bë Segu.  
 kal. 1: - Bakarijan tè Segu.  
 kal. 2 - Bakarijan tun bë Segu.  
 kal. 3: - Bakarijan tun tè Segu.

### Baara këta

1. Aw ka nin mankutulanw bila kulu filanan na kumasen dòw la  
 bon, kunba , timi, farin, jugu, go , misèn, fin nyi.
2. Aw bë kumasenw dila "ye....ye" bë sòrò minw na .  
 Misali : Musa ye jenbefòla ye.
3. Aw bë kumasenw dafa ni fògò (nònhabila) ni kòbila ye .  
 Misali : Fanta bë sugu la.

- Tòorò fè...
- Funteni bë ...
- Sunògò fè ...
- Kòngò bë ...
- Minnògò fè...
- Hakè fè...
- Farigan bë ...
- Wari tè ...
- So tè ...
- Fanga bë ...
- Salaya bë ...
- Kunkolodimi bë ...
- Musa sen tè...

- Mamadu da tè...
- Kadija bolo bë ...
- Isa nyè bë ...
- Ngolo tulo tè...
- Zan kun bë ...
- Saga kan bë ...
- Fall sen bë ...
- Muso den bë ...
- Misiw bë ...
- Muso ka daga bë ...
- N dalen bë ...
- N sigalen bë ...

4. Aw ka nín kòbila ninnu don kumasen dòw la :  
 kun, kan, kòrò, (kèrè) fè, (san)fè, fè, bolo, nyè, kò.  
 Misali : Madu bë Fanta fè.

## 7. KULU FILANAN

### KALANSEN SABANAN

Masalabolo :

Samiyè sera. Sènèkèlaw ka bò. Dabatigiw bèna ntugun kuru. Dabajanatigiw bè wulili kè.

Karamògò bè a kalan. Kalandenw b'a kalan.

kar. : - a' ye kuluw danfara.

( U danfaralen filè :

Samiyè	:	sera
Sènèkèlaw	:	ka bò
Dabatigiw	:	bèna ntugun kuru
Dabajanatigiw	:	bè wulili kè. )

kar. : - a' ye kumasenw bila bansira kan.

kal. : - Samiyè ma se.

Sènèkèlaw kana bò

Dabatigiw tèna ntugun kuru.

Dabajanatigiw tè wulili kè.

kar. : - a' ye kunnafonilanw nyini kumasenw kònò.

Ladili : Karamògò ka kan ka nyininkali laban kumasen fòlò la.

kar. : - sènèkèlaw ka bò.

kal. : - kunnafonilan ye "ka" ye.

kar. : - dabatigiw bèna ntugun kuru.

kal. : - kunnafonilan ye "bèna" ye.

kar. : - dabajanatigiw bè wulili kè.

kal. : - kunnafonilan ye "bè" ye.

kar. : - mun bè "bèna" nj "bè" kò fè ?

kal. : - tògò de b'u kò fè.

kar. : - mun bè o tògòw kò fè ?

kal. : - ....

kar. : - wale de bè u kò fè. "kuru" ni "kè" ye wale de ye.

N'a fòra "sènèkèlaw ka bò", wale ye jumèn ye ?

kal. : - o ye "bò" ye.

kar. : - n'a fòra "samiyè sera", wale ye jumèn ye ?

kal. : - wale ye "sera" ye.

kar. : - "sera" bée tè wale ye. Wale ye "se" de ye.

Kunnafonilan ye "-ra" ye.

kar. : - kumasen kònò kunnafonilan bè bila yòrò jumèn ?

kal. : - a bè bila wale nyè fè walima wale kò fè.

kar. : - a' ye kumasen fila in lajè, k'u kulu filanañw sanga :

Samiyè sera.

Dabatigiw bèna ntugun kuru.

Mun bè kulu ninnu bò nyôgòn na ?

kal. : - kelen kunnafonilan bè wale kò fè, kelen ta bè wale nyè fè.

kar. : - o dòròn ? A' y'u lajè kosèbè,

kal. : - tògò bè kelen na, tògò tè kelen na.

kar. : - tògò sigilen bè min ?

kal. : - a bè kunnafonilan ni wale cè.

kar. : - tògò tè min na, a bè fò o wale ma ko wale dafalen. Tògò bè min na, a bè fò o wale ma ko wale dafata, bari a bè dafa ni tògò de ye, wali-ma tògòkulu.

kar. : - wale sugu jumèn bè kumasen in kònò :  
"sènèkèlaw ka bò" ?

kal. : - wale dafalen de b'a kònò.

kar. : - mun b'o jira ?

kal. : - tògò tè kunnafonilan ni wale cè.

kar. : - sisàn an ka kumasen in lajè :  
"samiyè sera".

Kunnafonilan jumèn wèrè bè se ka kè kulu fi-  
lanan kònò, min tè "-ra" ye ?

Kòlòsi Kalandenw ka kan k'a bée sòrò.

kal. : - samiyè bè se.

tè  
na  
ma  
bèna  
tèna  
ka  
mana  
kana  
nana

kar. : - "se" ni kunnafonilan joli bè nyögòn ta ?

kal. : - kunnafonilan tan.

kar. : - "sènèkèlaw ka bò" kònò dun ?

kal. : - sènèkèlaw kana bò.

bè  
tè  
na  
ma  
bèna  
tèna  
mana  
-ra

kar. : - "bò" ni kunnafonilan joli bè nyögòn ta ?  
kal. : - kunnafonilan tan.

kar. : - an ka "dabatigiw bèna ntugu kuru" lajè.

kal. : - dabatigiw tèna ntugun kuru,

na  
ma  
bè  
tè  
ye  
ka  
kana  
mana  
nana

kar. : - kunnafonilan jumèn ye wale saba in jè ye ?

kal. : - bè, tè, na, ma, bèna, tèna, ka, kana, mana.

kar. : - kunnafonilan jumèn ye "se" ni "bò" jè ye ?

kal. : - "-ra".

kar. : - kunnafonilan jumèn ye "kuru" n'a nyögònnaaw  
danmafèn ye ?

kal. : - "ye".

kar. : - an ko "se" ni "bò" ye wale sugu jumèn ye?

kal. : - wale dafalenw don.

kar. : - "kuru" dun ?

Kal. : - o ye wale dafata ye.

kar. : - o tuma an bè se ka mun fò "-ra" ni "ye" kan ?

kal. : - "-ra" ni wale dafalenw dòròn de bè nyögòn ta.

"ye" ni wale dafataw dòròn de bè nyögòn ta.

kar. : - sisàn an ka kumasen ninnu lajè .

1. dabatigiw bè ntugun kuru.
2. dabatigiw na ntugun kuru.
3. dabatigiw ye ntugun kuru.

Jumèn wale kèra ka ban, jumèn ta ma kè fòlò ?

- kal. : - I ni 2 wale ma kè ka ban fòlò. 3 ta kèra ka ban.  
 kar. : - mun b'a jira ko wale kèra, walima ko a ma kè ?  
 kal. : - kunnafonilan de b'o jira.  
 kar. : - o tuma n'a fòra "samiyè sera", o wale kèra wa a  
       ma kè ?  
 kal. : - a kèra.  
 kar. : - n'a fòra "dabatigiw na ntugun kuru", kunnafonilan  
       bè mun jira ?  
 kal. : - a'b'a jira ko wale ma kè fòlò, nka a bèna kè.  
 kar. : - a' ye "tun" dan masalabolo kumasesen bée la.  
 kal. : - Samiyè tun sera.  
       Sénékèlaw tun ka bò.  
       Dabatigiw tun bèna ntugun kuru.  
       Dabañanatigiw tun bè wulili kè  
 kat. : - an bë se k'a fò ko kumasesen walema bée bë se ka  
       fò ni "tun" ye.

### D e g e l i      f ô t a w

1. Karamògò bë kumasesen walema dòw fô sònsira kan, kalandenw b'u bila bansira kan.  
 Misali 1. kar. : - Madu bë taa Abijan.  
           kal. : - Madu tè taa Abijan.  
 2. kar. : - Kalandenw ka bò.  
           kal. : - Kalandenw kana bò.  
 3. kar. : - Bajì mònna.  
           kal. : - Bajì ma mòn.  
 2. Karamògò bë kumasesen dòw fô bansira kan, kalandenw  
    b'u bila sònsira kan.  
 Misaliw : 1. kar. : - An tèna tila kalansen in na.

- kal. : - An bèna tila kalansen in na.  
 2. kar. : - Baru ma kalansen durusi.  
 kal. : - Baru ye kalansen durusi.  
 3. kar. : - Kalanden bée ma don kalanso kònò.  
 kal. : - Kalanden bée donna kalanso kònò.  
 3. Karamògò bë kumasesen dòw fô minnu wale ma kè ka  
    ban, kalanden fòlò b'a kè wale labannen ye, kalanden  
    filanan b'a kè wale nata ye(wale dafalen ni dafabali  
    bée ka sòrò a la, sònsira ni bansira fana bée ka sòrò  
    a la).  
 Misaliw : 1.kar. : - Donsokè bë wara faga.  
           kal. 1: - Donsokè ye wara faga.  
           kal. 2: - Donsokè(bène wara faga.  
   (na)  
 2. kar. : - Baba ka so bë botti.  
           kal. 1: - Baba ka so bolila  
           kal. 2:- Baba ka so-(bène botti.  
   (na)  
 3. kar. : - Madu tè fa dumuni na.  
           kal. 1:- Madu ma fa dumuni na.  
           kal. 2:- Madu tèna fa dumuni na.  
 4. Karamògò bë wale dafalenw ni wale dafataw fò-fò, a  
    b'a nyini kalandenw ka kumasesenw dila n'u ye, ni min  
    bë se ka dafa, u k'o dafa, ni min tè se ka dafa, u  
    k'o to yen.

### Misaliw

1. kar. : - taama.  
           kal. : - sòròdasiw bë taama.
2. kar. : - dun.  
           kal. : - Madu bë to dun.

## Baara këta

## 1. Aw ka ci kè kunnafonilanw kòrò :

Muso ko a denw ma : musomaninw ka na yan, cèmaninw ka taa tulon kè. Aw kana taa siraba kan dè. N bë taa sugu la , n fè mèen n bë na sisani. Fanta mana na, a na bòn'bòn di aw ma. Ni min karisa o tèna fèn sòrò.

## 2. Aw ka nin wale ninnu dafa ni togò, wali togòkulu dòw ye :

Ami taara sugu la, a ye ... san Fanta ye ... Mamu. Mamu ye ... tigè, a ye ... sigi ta la. Baarden ye ... ko k'u dabiri, a ye ... ko k'u fènsè, a ye .... sanpa, a ye ... fura.

## 3. Nin wale ninnu ni kunnafonilaw minw bë nyögòn ta aw bu ni olu bila kumasenw na san, mèen, na, taa.

Sòoni, muso... sugu la, ni a... a... naw ... A.... yen , a ... joona.

## 4. Kumasesen yèlèmalli : a' ye wale labanbali kè labannenw ye.

Misali : Fanta bë na --- Fanta nana.

Musa bë dumuni kè ---

Madu bë kunun jpona ---

Mamu bë sogo san ---

Misi bë bin nyimi ---

## 5. Aw bë walew nyini minw ni kunnafonilan "-ra", "na", "la" bë nyögòn ta. Aw bë tila k'u bila kumasen dòw

kònò.

## 6. Aw bë walew nyini minw ni kunnafonilan "ye" bë nyögòn ta. Aw bë tila k'u bila kumasen dòw kònò.

## 7. Aw ye kumasen minnu dila baara këta 6 la, aw bë olu bò sònsira kan k'u bila Bansira kan.

## 8. SÈMÈNTIYALANW

Karamògò bè kumasen ninnu sèbèn :

1. Adama ye tinyè fò kunun.
2. Adama ye tinyè fò Kita.
3. Adama ye tinyè fò piya.
4. Adama ye tinyè fò tònsigi la.
5. Tinyè ka kuna kosèbè.
6. Adama ye tinyè sèbekòrò fò.

Karamògò bè u kalan. Kalandenw b'u kalan.

kar. : - a' ye kuluw danfara.

kar. : - an ka kulu filananw lajè. A' bè danyè minw tògò dòn, a' ye ci kè olu ju kòrò.

(u ka kan ka ci kè ninnu ju kòrò ye, tinyè, fò, tònsigi, la.)

kar. : - "la" ye mun ye ?

kal. : - o ye kòbila dò ye.

kar. : - kòbila bè kumasen tòw la wa ?

kal. : - ayi.

kar. : - "tònsigi la" dun ?

kal. : - o bè se ka bò a la.

kar. : - a bè se ka bila yòrò wèrè kumasen kònò wa ?

kal. : - a bè se ka fò : tònsigi la Adama ye tinyè fò.

kar. : - "tònsigi la" bè mun jira ?

kal. : - a bè yòrò de jira.

kar. : - a bè fò a ma ko sèmèntiyalan. A' ma ci kè danyè minw ju kòrò, olu fana ye sèmèntiyalanw de ye. Nka sèmèntiyalan kòbilantanw den.

kar. : - sèmèntiyalan kòbilantan minw bè kumasen ninnu kònò, a' y'u latòmò.

Kalandenw bè ninnu latòmò: kunun, Kita, piya, kosèbè.

kar. : - "sèbekòrò" fana ye sèmèntiyalan de ye .

kar. : - sèmèntiyalan minw bè se ka sigi yòrò wèrè, kumasen kònò, a' ye olu latòmò.

Kalandenw bè "kunun", "Kita", "tònsigi la" latòmò.

kar. : - sèmèntiyalan minw bè se k u sigyòrò falen i n'a fò ninnu, olu ye kumasen sèmèntiyalanw de ye. Minw tè se , olu ye danyè sèmèntiyalanw ye. O tuma a' ye danyè sèmèntiyalanw jira.

kal. : - "piya", "kosèbè", "sèbekòrò", olu ye danyè sèmèntiyalanw ye.

kar. : - "piya", bè danyè sugu jumèn sèmèntiya ?

kal. : - a bè wale de sèmèntiya.

kar. : - "kosèbè" dun ?

kal. : - o bè mankutulan de sèmèntiya.

kar. : - "sèbekòrò" dun ?

kal. : - o bè wale de sèmèntiya.

kar. : - wale sèmèntiyalanw bè bila wale nyè fè wa, a kò fè ?

kal. : - dòw bè bila a nyè fè, i n'a fò "sèbekòrò", dòw bè bila a kò fè, i n'a fò "piya".

kar. : - sisàn, sèmèntiyalañ ninnu kòrò tè kelen ye. N'an ye "kunun" ta, o bè tuma de jira. Tòw bè min jira, a k'o fò.

- kal. : - "Kita" bë yòrò jíra.  
 "plya" bë cogoya jíra.  
 "tònsigi la" bë yòrò jíra.  
 "kosèbè" bë cogo jíra.  
 "sèbékòrò" bë cogo jíra.

kar. : - sisán, a ye segín kumasenw kan, nka a' bë sémèntiyalan falen.

kar. : - I. Adama ye tìnyè fò kunun. Sémèntiyalan jumèn  
 bë se ka bila "kunun" nò na (danyè kelen) ?

- kal. : - Adama ye tìnyè fò bi  
 " bë " "  
 " " " sini  
 " na " " sini

Karamògò bë kumasen bëe ta ka kè o cogo la, kelen-kelen. N'a sera kumasen 4 na, kalandenw ka kan ka tògò ni kòbila bëe yélèma.

### D e g e l i      f ò t a w

#### I. Labili (kòbila min bë bèn a b'o ta)

Fanta	bë	taa	:	sugu	:	la
"	:	"	:	so	:	"
"	:	"	:	kalanyòrò	:	"
"	:	"	:	kalanso	:	"
"	:	"	:	"	:	"
"	:	"	:	bon	:	"

p	:	"	:	dingé	:	"
"	:	"	:	mòbili	:	"
"	:	bë yélèn	,	"	:	"
"	:	"	:	fali	:	"
"	:	"	:	so	:	"
"	:	"	:	ngisi	:	"
"	:	"	:	Amadu	:	"
"	:	bë di	:	"	:	"
to	:	"	:	"	:	"
"	:	"	:	"	:	"
"	:	bë tobi	:	"	:	"

2. A' ye sémèntiyalan dò fara n'in kumasen ninnu kan.

Fanta ka fin...	(mònîmònî)
Joli ka bilen...	(coricori)
Allimami ka duloki ka jè...	(panpasi)
Niwakini ka kunan...	(dugudugu)
A ka na ka go...	(bo, pi,...)
Nsararin ka misèn...	(nyòròtòrò)
Mangoro in ka di ...	(lewulewu)
A jalen bë...	(kasakasa)
A bolo fununnen bë...	(ponpolon)

(Karamògò yèrè bë dò wèrè nyinì ka fara a kan).

3. Karamògò bë kumasen dòw fò ka sangalli kè a la, kalandenw b'o sangalli yélèma ka kè sémèntiyalan ye.  
 Misali : I. Kar. : - A y'a den bugò i ko fali.  
 kal. : - A ya den fali bugò.  
 2. kar. : - A ye Madu fo i n'a fò mògò sèbè.  
 kal. : - A ye Madu mògòsèbè fo.

3. kar. : - A' y'a' sigi i n'a fô tan sigi-sigi  
cago.  
kal. : - A' y'a' tan-tan sigi.

4. A' ye kumasen ninnu dafa ni sémèntiyalan dò ye :

- Nson bolila.... (biribiri)  
A y'i pan .... (puruki, coloyi...)  
A binna dugu ma... (gongolon, tolli, gogo)  
A taara... (shuwè)  
A ye tînyè fô... (piya,...)  
N ye nson minè... (cawu, còmi,...)  
Nin don... (cò)  
Mòbili ye shèdennin faga... (pukè)  
A ye nson siri. (gedegede)  
(Karamògò yèrè bè dò wèrèw nyini ka fara a kan)

5. Karamògò bè kumasen dòw fô, a b'a nyini kalandenw k'a tuma n'a yòrò sémèntiya.

Misali : kar. : - sanji nana.  
kal. : - sanji nana yan bi.

B a a r a      k è t a

1. Aw bè kumasenw dafa ni sémèntiyalanw ye(deredere, ntonton, borobara, kirikiri)  
Misali : fini jèlen pasi.

1. foronto bilennen....
2. lemuru kumunen ...
3. mangoro mònà ...
4. san finna ...

2. Aw bè kumasenw dafa ni sémèntiyalanw ye (kunun, dòonin, sòoni, sisàn, sini)

I sigi Isa bè na ....  
..... a tun târa ci la Kati.  
A bèna taa Kita ....  
..... tigaw ma nyè ji ma na.  
A dò la san bè na....

3. Aw bè kòbilakulu kè ka nin kumasen ninnu dafa (kalanso kònò, so kònò, dukènè ma, sugu la, kungo la, dugu kònò).

Kalandenw ni karamògò bè ..... den bè kasi la ..... a ba bè baara la ..... nasanna taara ..... Cikèlaw taara ..... mògò wèrè tè .....

4. Aw ka kumasenw dafa ni sémèntiyalanw ye(sòoni, sugu la, ju kòrò, salon)

- Fanta fana taara de wa ?
- Ayi, Fanta bè taa....
- Jènèba taara min ?
- A taara....
- Musa sigilen filè jiri...
- ..... sofaw tun bè Segu.

5. Aw bè ci kè sémèntiyalanw kòrò :

Madu taara kungo la. A bè na sòoni.  
Fuseni wulila yòkòyi, mògò si ma bò a taatuma kala ma  
Musan in ka mananin cira po, a fonyògòn yèlèla kakaka.  
Fuseni kasira haali. Modibo ko: n bè n ka mananin d'j ma teriya kosòn. O diyara Musanin ye kosèbè.

6. A' ye nin sémèn tiyalanw bila kumasen dòw kònò :

sèbekòrò, kosèbè, salon, kirikiri, manamana.